

t57_tops_1 (TMdN- mPi7qPAAt8XU6CSW3FzbWn8ACeTZGeqK)

October 27, 2020

Let $l1_pre_topc : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v4_pre_topc : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_tops_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow (((v2_tops_1 X1 X0) \wedge (v4_pre_topc X1 X0)) \Rightarrow (v3_tops_1 X1 X0))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v3_tops_1 X1 X0) \Rightarrow (v2_tops_1 X1 X0))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v2_tops_1 X1 X0) \Leftrightarrow (r1_tarski X1 (k2_tops_1 X0 X1)))) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v4_pre_topc X1 X0) \Rightarrow (r1_tarski (k2_tops_1 X0 X1) X1))) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(X0 = X1) \Leftrightarrow ((r1_tarski X0 X1) \wedge (r1_tarski X1 X0)) \quad (5)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(l1_pre_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 X0))) \Rightarrow ((v4_pre_topc X1 X0) \Rightarrow ((v3_tops_1 X1 X0) \Leftrightarrow (X1 = k2_tops_1 X0 X1))))$$